

ABK

Vojin Hadžistević

Izlenak iz Benjaluka u četvred. bez pozdrava, u mreži ustrojki posjeti.

Bez pozdrava sa mrežom

Dok je moja majka Milka ulazila, nailazeci večeras nešto ranije, hitro sam se sklonio u stranu - između zida i otvorenih kućnih vrata. Majka je upravo u trenutku kada je ujak Živko isvirivao u dvorište, idući ispred nene, kako bi provjerio nego li ne-ugraženo iznosi iz njegovog stana. Predostrožnost su malagali drugi robovi, ali nisam bolje ni da ne ona u tom slučaju prearetne.

Ujak se doista dobro smatran, radi bi neko drugi mogao o-paniti i nešto neobično u njegovom ponašanju. Pravobi se kao da je bio pred nju izražao, usao je majku pod ruku, i odmah, no pritvara-jući vrata, povce je svojin dugačkim korakom prema kuhinji. Usput, i bučnije nego inače - da joj zaučipi paljnu, da se ne bi sludojno osvrnula, ili ga opozvala da zatvori vrata - "objašnjavao" joj je kako se ujna Breka upravo "pitala" da li će im ona i vodores navratiti. Čim su zauzeli, za ugao bednika, iskočio sam napelje.

Tako ovaj put polazim i bez pozdrava sa njom. Dok je mo-likan prenicala pored nene, teliko bližu da jo mogla osjetiti i toj dah samo da nije bilo enolikog ujakovog respiratorija, nije mi bilo lako na duši. Boljše su što je tako nedužna obnavljujemo i us-krcajujemo joj mogućnost da ne naposlijetku još jedanput vidi. Da si na rečeniku, čije trajanje i krajnji takod niko ne može snati, uputi još neku materinsku riječ. Poruku i pouku koju je na nene - po njoj neopezavljenog zanemarenja kojećine što sene u knjigama postoji - za takvu priliku nešta već odjavno omiljala. Nešto čemu

je njen život nju naučio, a što bi nene, bez pravog životnog iskušnja, sa ciglilih dovetinast godina, na non daljes putu - punom neizvještosti i svakojakih novosti - kao njen blagoslov protilo i čuvao. Ne bih li joj se nekako, na kraju, ipak, živ vratio.

I što je bezazlenije dozvolila, da je ujak tako lako pored nene prevade, utoliko ni je taj naš postupak teže pao. Ali, nekoliko bilo točko, drugačije nisno mogli postupiti. Poslije svega što je došivjela ljetos, kada sam mi prven koraku iz grada pao u ruke policije, morali smo je poštediti ponovnog strahovanja kako će se završiti ovaj drugi pokушaj. Ujak će je obavjestiti, o svemu mi, kada mi jave da sam gore već stigao. Na pitanje gdje se toga časa nalazim, počto je kod njega došla i da bi se sa menom vidjeli, odgovorice da sam na nekom castanku.

Fahro Mahić je krenuo od nas nešto ranije. Došao je, kad je se već dobro smraćile, da mi ostavi bicikl. Moram preko mosta na Vrbasu, kod Kastela, te pored policijske karaule, uz čini most sa njegove uzvodne strane. Policajci koji tamo služe, i kontrolisu prelaz preko mosta, odnedavno ne dobro poznaju. Oschito zemljani, malo rošavi, Mahmut Bačić. Zate su vođeras, kroz grad i preko mosta, da im budam što krade izložen, projuriti na biciklu. Kada se malo pogurim i glavu u ramena uvučem, neto stići da me prepoznaju, ne bar izdalje. Ako pokušaju da me zaustave, tako su se lakše prebijati i brže im iznicati. U svakou slučaju, ne moram se bojati najgoreg. Neumorna Zora Kovačević, koja je od Alberta Trinkija ljetos preuzeila i vezu sa grupom domobranskih oficira, nadih nismo

(1) simpatizora, nabavila mi je pištolj. Ustaljena me nega više pasti živ u ruke.<sup>1</sup>

Fahro će ne sačekati, da preuzme bicikl, na početku aleje prema Gornjem Šeheru (danas ulica Mirkra Kovačovića). Nešto poviše čekaće na Čedomir Glumac Ćedo (rodjen 1922. u Kosilju, Gospić), gimnazijalac, moj noćainji sputnik sa odred, frontočrtačan, vodar, mao, jedan od onih koji zadatke primaju kao zapota puška, kao da im nije nikadn doista komunističkog potvrđivanja. Njegov stariji, dugački i dobročudni brat Djordje - Djoko (rodjen 1920. u Milešu), malo sa knjigom a male sa pjesmom i gitarom, čas ozbiljnih, pesnatih, a čas obježdenjačkih očiju isu debalih stakala, takođe je jedan od mojih bliskih školskih drugova. Beselivši se u Banjaluku 1937. godine, oni su, kao i mlađa im sestra Dragica - Goga (rodjena 1924. u Dobriljinu), slijedeli svoga starijeg brata Đurila (rodjene 1912 u Konjicu), veoma brzo uključili u redove mladih banjalučkih komunista.<sup>2</sup>

Dok nas je u ljetotinjoj grupi bilo šestorica drugova, večeras polazimo samo nas dvojica. Ćedo je dobio lozinku i odziv, pomoću kojih ćemo se povezati sa našim vodičem. Ovaj treba da nadje, istom alejom, neki minut prije ili poslije zakazanih 7 sati. Dobio je naš opis, možda nekog od nas i poznaje, pa će nam se prvi obratiti. Oslanjaјуći se na to da ih zna Ćedo, nisan tražio da i nane upoznaju sa ugovorenim znacima. Kad nene je propusnica, za obojicu, to je glavno. Bez nje nas ne bi prihvatali u odred, dok i kada bismo ga znali sami prenati.

Tu propusnicu, na četvrt lista pisane hartije, sa potpisom "Male" - kako se potpisivala Zaga Unićević, sekretar NK KPJ za Banjaluku - dobio sam još jutros rano. Donijela mi je, nasmijana kao i uvijek, Zora Kovačević. Cviči burnih, revolucionarnih dana, ona se osjeća u svem pravom elementu. Kao đigra okretna i hitra, svuda stiže i nikada se ne umara, ništa joj nije teško i nikakva opasnost ne može da je zaplaši. U očima joj neke vragolaste iskres, kao da sama sebe stalno začišava: ako i jesam djevojka, ako i nemam više od sedamnaest godina, zašto ne bih mogla biti u svemu kao što je bio Pavle Korčagin!...

U trenutku kada sam, na kraju propusnice, prečitao prvi put naše geslo "Smrt fašizmu - Sloboda narodu!", obuzelo me, najeđnom, neobično snažno, osjećanje nekog osobitog ponosa i radosti. Kao da sam već u sumi, sa crvenom petokrakom svijezdom na čelu, sedju drugovica koji su još odranije tamo. U tom prvom, neponovljivom trenutku, ono mi je zazvučalo kao neka, samo odabranim dostupna, partizanska tajna. Konspirativna lozinka kojom se uvedim u jedan sasvim novi život - svijet o kome sam dotada mogao samo da sanjam. I od tog nezaboravnog trenutka, tokom cijelog dana - subote, 22. novembra 1941. godine - te četiri, kao sabilja bratko riječi, nisu mi više istijale iz glave. Goreći od nestripljenja, kada će već napokon veče, i sat odredjen za polazak iz grada, svaki časlovio bih sebe, kako u mlinu, kao nekakav savjet, pred stupanje u partizane, svedčano ponavljam: Smrt fašizmu - Sloboda narodu!... Smrt fašizmu - Sloboda narodu!...

Prošlo je već dosta vremena, mada na kraju kao tren, od  
kako sam pušten iz zatvora. Operavio sam se od povreda, zadobijenih u ljetošnjem kotrljanju niz orlovačku strmou, prama Flločatom  
potoku, na podnuklim potkazivačem Sabahudinom Nešanovićem na leđima. Potom od kundaka i puščane cijevi, poviše istog potoka, tim  
mojim pokušajembjegstva mazjarenog policijaca Mahmuta Sučića. I,  
najposlijepot, od bjeszručnog pndreženja, kundačenja i šutiranja čitave  
gromile estrvlijenih policijaca, u karauli pored Vrbasa.<sup>3</sup>

(3)

(Njene sestra)

Nedavno sam bio na pregledu, kod Danice Perović. Duša me  
preko Zore obavjestila/kada i kako mogu doći do nje, u bolnicu, a  
da ne tano niko nepoželjen ne opazi. Kada su mi po izlasku iz zatvora  
minuli bolovi u ledjima i slabinama, napisao sam na desnoj  
podlaktici neku tvrdlinu, kao da je kost bila slomljena pa onda  
nepravilno srastla. Osim toga, ranije bilešljiv na plućima, htio  
sam znati nije li i policija ostavila kakav trag na njima, kako  
bih se u Šumi znac ravnati. Poslije rentgenskog pregleda Danica mi  
je rekla da je sve u redu. Dalje zadržavanje u gradu nema više ni  
nakvog smiela. Ništa ne radim, a moram biti stalno na oprezu.

Ovaj put sam se za Šumu posebno opremio. Nama više iluzije  
da bi se ovaj rat mogao završiti prije zime. Na meni je dobro  
čuvan bezen kožni kaput, postavljen jagnjedin kerznom. Nabavio mi  
ga negdje Mirko Boban. Da ne bih nosio kroz grudi nikakve zavetlju-  
že, koji bi mogli svratiti načiju pažnju, obukao sam dupli več, a  
preko ljetošnjeg crvenog džempera navukao još jedan, bez rukava.  
U džopove sam potrpao šetnicu i pastu za zube, aparat za brijanje,

capun, pedžkic, rezervne čarape, vaselin za cipole, naliv pera, ~~značajne~~ za svesku za dnevnik, razne sitnico. Avijacičarsku kožnu kapu, koju sam dobio od Zore, takođe. Nisam mogao da je odmah stavim na glavu, pošto sam ved i tako, u kožnom kaputu, te sušenim skijačkim pantalonama i bakanđama, isuviše upadljiv.

Dok jednom upravljam biciklom, druga ruka je u džepu, sa otvoreniom pištolfom. Projurio sam preko nošta i ostavio karaulu i na sebe. Kako tamo nije obavatio paljbu na mene. Fahrer je na ugovorenom mjestu. Preuzima bicikl i odmah okreće nazad, opruštanje se samo pogledom. Kao i Ćedo, ide mi u susret. Odskujem njegovom osmijehu, kine i obično u mošim surjetima, pogotovo kada čemo sada zajedno u Šumu. Mjesta toga, odveć osbiljan, u hodu mi saopštava: "Veceras ne izlesimo, Na putu je sasjed". Morat će vratiti!

Kada sam se od prvog iznenadjenja malo povratio - uprkos izjetočnjem iskustvu, prečavili crećne nošt, držao sam da do Šume nema više nikakvih prepreka - Ćedo je bio već daleko. Tek tada sam obavatio što sam prepustio. U prven trenutku nisam bio svijestan da ~~ni~~ mogao, ~~ni~~ još nošt, valjati. Fahrer se odmah vratio, ko će ga sada obavjestiti da mi ovako ponovo devoze bicikl? Nazad, preko nošta, ne anga pješke.

Dok razmišljam, Šta bih i kuda bih, ne smijes ni da steđim na jednom mjestu. To bi tek, kod svakoga, isezivalo sumnju. Ko bi mogao u ovo doba, negdje na ovoj strani, nadomak Starčevice, tako besposlono stajati? Stoga, htio ne htio, nastavljam leginski korakom dalje, prema Gornjem Rehoru.

Brećem, ulica je pusta. Zašao sam već u glavnu aleju (danas ulica Marije Penderca), a nisam još ništa smislio. Najedno, čujem bicikl. Na nekoliko koraka iza mene sasvim uspori. Nekako da me prestigne. Očigledno <sup>3</sup> da <sup>2</sup> ne vozač zbog nečega posmatra, procjenjuje. Nije valjda policajac, agent? Osjećam njegov pogled na svojim ledjima, htio bih da se osvrnem, ali se savladjujem. Ako sam mu već zapao za oko, tako bih same pokazao da od nečega prezan i potvrdio njegova sumnje. Da nemam pištolj u džepu, ne bih se mogao držati tako mirno, "nezainteresovan", kao najnedužniji građanin koji gazi svojom svakodnevnom stazom i nema čega da se boji. Hajzad, vozač se odluči i negazi pedale jače. Kada mi je već prešao, zavrnu malo prvim točkom i zaustavi se odmah ispred mene. Istoga časa, oslonivši se na jednu nogu - to je neki mladić sa podignutim okviratnikom, pri slabom uličnom svjetlu ne razaznajan nu dobro lice - obrati mi se, male zamukujući: "Mo-olim van, ko-olike im-a sa-ati?

To je vidić, sini mi odmah kroz glavn, a pitanje je lozinka! Ali, šta je odziv? Kada bih ga znao, mogli bismo se sporazunjeti da mi da bicikl, da se na njemu prebacim natrag preko mosta. Možda i da me povede u šumu neki drugi putem, ili prosto nešto skloni, dok se ne nadje bolje riješenje, ili do novog polaska. Ali, on dobro zna da svi, koje on vodi gore, moraju znati znake za raspoznavanje. Ne može biti siguran da sam ja taj koga je trebalo da nečas vodi. Ako pekušam da mu se na neki drugi način predstavim, sigurno će pomisliti da sam provokator. A onda će, da

dokaže svoju "lojalnost", podiši viku na mene. Nema druge nego da pogledam na sat i odgovorim isto što bih odgovorio i svakom drugom prolazniku.

Čim je dobio odgovor - poslije ču sazvati da je to bio Adem Bajagilović Berber - biciklista je okrenuo nazad. Moja pretpostavka, znati, bila je tačna. Nije vozio za mnom što mu je otvrdi put, još manje da bi baš od mene saznao koliko je sati, već što traži noćašnjeg nezudjenog Čedinog putnika. Možda ne zna da sam se već susreo sa Čedom. Ako zna, možda misli da njegovo obavještene nisam shvatio dovoljno ozbiljno i da sada hoću sam u Ponir, pa želi da me još jedanput upozori na opasnost. Najzad, možda ga je i sam Čedo poslao, dosjetivši se šta ne muči, da mi za povratak preko mosta ustupi svoj bicikl. Dobro je procijenio da sam ja taj koga treba da nadje. Po tome kako sam obuđen, ili prema opisu, pa i mnom držanju, dok je vozio za mnom. Svaki dragi, onako praćen, a pred policijom čist, osvrnuo bi se iz čiste radoznalosti. Samo nije znao, kao možda ni Čedo, da ja ne znam znake za raspoznavanje.

Kuće se prorjeđuju, aleja je sve bliže Vrbacu. Kapetost u meni raste. Ovaj kraj, Freko Vrbaca, skoro sasvim ni je nepoznat. Prolazeći pored kuća, iz kojih ne znam ko sve može preda ne izazi, osjećao sam se nelagodno. Sada mi je, na otvorenem, još nelagodnije. Ne znam da sam upadljivo obuđen, a dlapevi mi nabijeni, noge se i krećen upadljivo sporo, neodlučno - i te ne takodje odaje. A brže ne smijem. Bojam se da i ovako mogu prije do Šehera, nego smisliti šta ču i kuda ču. Pitam se, šta odgovoriti ako me neko

presretne i upita, Šta ću ovdje, u ovo doba, kuda sam se uputio? Noć je puna vlage, hladna, neprijatna, tmurao nebo se spustilo do same zemlje. Kako reći da šetam, po ovakvom vremenu, tako daleko od kuće – u jednoj takvoj "Betnji" jedanput sam već uhvaćen. Ne pada mi na pamet nikakav zgodan izgover. Istina, mogu se nekog takovog radeznalca, kakav noćas može biti samo neki doušnik, agent, policijac, otresti pištoljem – ali, svejedno, kuda ću poslije?

Aleja izbića na Vrbas. Najzad jedno olakšanje. Mogu se skloniti sa puta, izbjegći neželjene susrete. Spuštanjem se pod Prvi milin – ostaci njegovih betonskih tunelja i danas se vide (poviše kafane "Alibaba", u vrh ulice Jurije Pozderca) – da tu o svemu na miru razmislim. Ali, namjesto više mira, eto neveg nemira. Ne znam kako na to nisam još gore mičlio, ali odavde nemanj nikakav progled. Primjetite li me odozgo, nemanj više kuda, u pravoj sum mišelovci. Moram naći neko zgodnije mjesto, odakle ću imati makar kakvu odstupnicu. Stotinjak metara uz cestu i Vrbas je kuća Osmana Karabegovića (ulica Bráće Alagić 13). Maloprije, jedva čekajući da se negdje sklonim, nisam imao strpljenja da još i do nje doguran. Moran to sada, mada je odavde nezgodnije. Ako me neko primjeti, kako odozdo izlazim, biće mu odmah jasno o kome može biti riječ.

Na cesti nije bilo nikoga. Pošurio sam još male uz nju i prebacio se u Osmanovu baštu, sa gornjeg kraja kuće. To je jedino mjesto koje ovdje donekle poznajem. Prošlog ljeta, pred polazak na studije, tu sam prvi put prisustvovao jednom castanku KAB-a.

Samo što sam sjeo na vrliko, uvrh baštice, da najzad na

mizu o svemu još jedared razmišlim, kada pođe neka kišica. Baš kao i jutros, kada sam sa Rizon Golalićem sjedio u jednom grmu, uz orlovačku stazu, čekajući Milu Kresića da nas vodi dalje. Samo što sam sada sam – i znam da se vodić vrgtio, pa nemam više šta čekati. O povratku na onu stranu skoro da nema što ni razmišljati više. Preko mosta kod Kastela ne mogu pješke, preko rebrovačkog još manje, a niti okolo, preko Gornjeg Čehera. Jezivo hladan, nadodao, Vrbas se sa nekim potmulinim hukom valja preko bezbroj svojih, sada već sasvim prevršenih sedri. Čak i bez odijela, pa i tamo gdje poznajem svaku njegovu sedru, teško bih se nešas uudio da paplivan. Na ovoj strani inam više drugova – ali, ili ne znam gdje stanuju, ili su im kuće na nezgodnom mjestu, ili su već otišli u Šumu. Ne mogu ni u Osmanovu kuću. Njegovi me ne poznaju, misliće da sam provokator. Da podjen u Šumu sam? Ali, bez vodića nisu mogli ni neki ovde rođeni. Rizo Golalić se zbog toga vraćao čak šest puta – jedanput zajedno sa Mladenom Radakovićem i Zoranom Kovačevićem.

Sam, stramputicom, preko Starčevice

Tri su mogućnosti – u svakoj ne male prepreke. Ali, prva i druga mogućnost me vraćaju na polaznu tačku, a ostvarim li treću – biću na svom cilju. Moram dakle u Šumu, makar i bez vodića i uprkos ustaškoj zasjedi. Ova ne i ne brine toliko, držaću se podešije od svake staze. Znam da su naši negdje na Poniru. Moram tamo, makar ne znam bliže ni sam pravac u kome se Ponir nalazi, niti koliko je daleko, niti pak ima li kakvo ustaško selo na putu do njega. Nekakav pravac mi sa ovoga mjeseta određuje i sam teren i

bлизина Lehitluka. Teškoće je, kada ga već odaberem, kako da ga se pridržavaam po noći, van svakog puta, bez vidljivih orijentira, na terenu ~~u kojem su~~ obreskom u Šiblje, ispresecanom jar-kovim i kosom, koje idu čas u jednom, čas u drugom pravcu.

Sve mi govori da odavde moram idi prevo ushrio. Orijen-tisanu se po boku Urbaca, nora da mi uvjek dolazi sa ledja. Kako po izaku ne mogu biti siguran ideu li baš Seljanin pravac, debi-jaju se povremeno male ulijave. Jer, bolje je da idem i nečto više na tu stranu, nego i male udane. Tako sam, na Lehitlucima, nepri-jateljski položaji. Kada ocijenim da sam ih prošao, zaustavlju se da prema terenu i drugim okolnostima napravim novi plan.<sup>4</sup>

Ute se više penjen, negla je sve gušta, klišica upornija. Svaki čas mi se čini da izbjegne na neku zaroščen, na vrhu Starčevi-ce. U stvari, te cigla već na nekoliko koraka udaljenosti, prije nego i onda ponovno, zaklanja Šiblje i dalji uspon, i tako stvara taj labavi utisak. Najzad, kada sam se već navikao na to stalno iz-ulanjanje vrha Starčevice, zapravo najviše tačke kose uz koju sam se od Osmanske kuće uputio, uspon preot. Ali, sada čujem i neku huku ispred sebe. Ne može biti Vrtac, ziclin, nema u blizini nigdje tako očtar savoj. Ne vjerujem ni da je Urbanja, čini mi se da bi ona morala biti doista dalje, ukar na nju nisam nikada idao. To ne ma-le zbitnjuje, ali nastavljam i dalje u istom pravcu.

Ubrzo kroz arak i maglu ugledam neku svjetlost. Molim da sam odnaitao daleko od greda. Privlađim se jednom svjetlu, nekoj lucici. Smrjam se tako da ne bi mogao osjetiti ni neki seoski

pas, a kanoli čovjek. Ipak, vjerujem da sam glavnu opasnost, onu sasjedu zbog koje je vodio vratio Čedu, već davno prebrodio. Ona je sigurno negdje pored sanoga puta, ja sam se kretao stranputicom. Osim toga, najvjerovalnija nije u samone selu, već negdje ispred njega, i to sa druge strane, od Banjaluke, a ne odakle ja dolazim. Najzad, i kada bih je tražio, po ovoj kici i magli, mogao bih proći i na dvadesetak koraka od nje, a da ne ustaše razbijaju i ne čuju i ne opaze, kno ni ja njih.

Kucam na prozor. Unutra je samo neka mlađa Žena. Prilezi bojažljivo prozoru. Kada u mojim rukama ugleda pištolj, malo ustupi. Pitan je kako se ide u Ponir. Odgovara da ne znaj upućuje me na susjeda. Ne znam gdje sam, niti ko je ona. Ako je za ustaše, dok ja stignem do susjeda, koji nije tako blizu, ona će već podići uzbunu. Stoga ne valjda i šalje tame, ne može biti da ne zna gdje je Ponir. Pitan je da li je selo srpsko, ili neko drugo, ona se još više uplaši. Numlja nečto, ne mogu ništa da razumijem.

U meni raste nemir i napetost. Već sam dugo pod prozorom, na svjetlu, može me neko opaziti. Pištolj držim u ruci, ali ne zbog nje, već da bih mogao brze reagovati u slučaju neke druge opasnosti. Ona to ne zna, uplašena je, zato mi ne daje potrebne odgovore. Na gumnici stripljenja, da sve to prekratin, i bar posredno utvrdim u knjivom sam selu, te da li u njemu može biti ustaša, tražim od nje da mi izgovori otvoraš. To kao da je sačvam dotuče. Prestravljenja, kao da će dobiti metak čim ga počne izgovarati, ne daje od sebe više ni glasa.

Shvatim da sam došao do kraja, da ovako dalje ne ide. Ali, ne mogu je ovako ni ostaviti. Moram u kuću, da joj jedanput poludim stvariti, podinjući sve iznove, drukčije i sličnije, gdje se to nalazim i kako se odatle ide u Ponir. Samo se do vrata moram prebaciti u jednom okoku, i brzo upasti unutra. Da mi u nedjelju nema ne iskodi, kroz prizor, na drugu stranu, i pobegne u selo.

U kući opet sve isto. Što god je pitam, ne zna. Osim nje, unutra nikoga odnalog. Zove se Katica Djurović. Ali, i to je dovoljno da ne malo umiri. Nada se ustale odnose prema Crnogorcima nešto drukčije, nego prema Srbinima, ne može biti na njihovoj strani. Ništa "ne zna" – boji se da bi je neki odgovor mogao koštati glave. Sa pištoljem u ruci, ja sam za nju agent koji je došao da je provocira. Kako drukčije objasniti njeni ponašanje? Vidim da nema druge, moram se ponisiti sa tim da mi ne vjeruje. Najzad, ne ne mogu ni ja biti siguran u njene rijedi. Moram čekati da svane. Tada ću krenuti tako da mi grad ostaje iza ledja – ne može reći da ne zna ni u kome je pravcu "enjaluka".

Od duga vremena, da malo prekratim noć – a ukoliko je neš simpatizer možda će mi najzad i povjerovati – pribarim joj kako sam ljetom polao u partizane i bio ulvačen na Starčevici. – "Ta to je bilo ovdje, ništo naših kuća! Jeden civil, u bijelim gaćama, ušao upao je tada u kuću sa pištoljem u ruci. Pitao je, prijetodio: 'Da se nije neki od bandita ovdje sklonio'?" – Izgovorila je sve to u u jednom dehu, kao da joj se jezik najednom razvezao, a onda je nu naglo ~~zvono~~ zanijenila, kao da se pokajala što je ~~je~~ toliko rekla.

Ujene riječi su me zaprapastile. Ne mogu da shvatim kako sam se - polazeci od Germanove kuće uz dotad ni neoznati Podgaj - mogao odbiti toliko ulijevu. Poslije toliko hoda, bog zna kakvom linijom, našao sam se opet iznad samoga grada, za koji sam mislio da je uzeo već daleko iza mene. Vjerovao sam da se krećem nekom drugom kesom, a ispalio je da je to ona ista, orlovačka, kojom sam i ljetos krenuo, samo sa njeno donje strane, od Male Čardije. Nona mi govora da ovdje čekam jutro. Tu, na dohvat ustaša - možda je ta neglje i ona sasjeda - ne smiju ostati više ni jednog trenutka. Bio sam već kod vrata, kada me preplašena Djurovićka zameli:

"Kao sretnote nekog čovjeka, sa baterijom u ruci, nemojte pucati! Treba svaki čas da uđe..."

Za nekog takvog, sve ovo vrijeme, nije mi rekla nijedno riječi. Iloču da je pitam, o čemu se to radi, kada u dvorištu ugledam neku priliku. Istoga časa ona se ponovo ogledi:

"Vratio si se, iz grada, Mirkol!"

Preda unom je čovjek u lugarskoj uniformi. Nije mi to drago. Ako od ustaša prima platu, možda im vjerno i služi. Moraju biti veoma opreman. Jedno je ipak dobre, ne može mi reći da ne zna čije je Ponir. Pohívam ga da udje, ne možemo razgovarati napolju. Oružja nema. Sjedam do jednog zida, pištolj iz ruke ne ispuštam. Pokušujem mu da sjedne nasuprot, kod drugog zida. Tako me ne može ničim iznenaditi. Zove se Mirkol Kalem. Iz Hercegovine je. Ovo naselje, na obronku Starčevica, gdje žive porodice Djurovića i Vučkovića, koje su se tu doselile poslije prvog svjetskog rata, zove

se "Crnogoreci". Pridam i njemu što sam već ispričao Djurovički. Ako je za nas, treba da zna ko sam, mogao bi mi nečas pomoći. Ako je protiv, nema šta da krijem, i tako će mu Djurovička sutra sve ispričati. Pokazujem mu propusnicu, a on neće ni da je pogleda. Sad već strožije, nardjujem mu da je ipak uzne i prođita. Pošto ju je prođitao, vrata je i protestvuje:

"Dajete je mani, kao da sam ja taj komis je upućena. Sa njom se možete poslužiti kod partizana, a ne kod mene!"

On, naravno, zna gdje je Fenir. Ali, od kako su se pojavili partizani, tamo više ne ide. Inade, ako je bio pod noranje, pokazade mi put. Samo je bolje da prije toga nešto veđaramo. Djurovička lansai vrati, kuvane krompir i ali jeko. "edemo, svaki za <sup>Usput</sup> sebe, na svom kraju obiće." pridamo o vremenu i drugim običnim stvarima. Najdnom, uared jednostavni razgovor, pokazujući na pištolj. Kao i uvek deo: "Hoćete mi ga za trenutak pokazati, samo nešto da vidim?"

Obratio mi se takvim glasom, kao da iznedju nac nemu više nikakvih problema, već neprotiv, kao da one pomenici ili prijatelji neki stari. Kao da ga sada, pošto smo se o svemu do sita napričali, interesujo još samo model ~~zaga~~ pištolja. Ili kao da je te neka obična stvarćica, dječija igračka, kašika kojom kusamo ali jeko. Iznenadjen sam, no malo. Ne ide mi u glavu da bi mogao biti toliko naivan, ili ograničen, da voli i pomisliti da bih se mogao prevariti, i da "trenutak" mi ga dati. Ali, u isto vrijeme se pitan, nisam li ja možda svojom pričom i ponaučenjem djelovao teliko snudeno, da se takvom nečemu ipak mogao ponadati.

"Ostavite se toga" - grubo mi odvraćem i povlađim svoju stolicu još bliže sidi, da sam što dalje od njega. Vidim da ga nman još jednput potjerjetiti u takvom je zapravo položaju: "Kao obzira na sve moje priče, i bez obzira na to ko ste za ovu uistinu, ~~da~~ ~~ti~~ ~~češ~~ ~~te~~ ~~ne~~, ~~ne~~ ~~ne~~ ~~ne~~, voditi nećas u Ponir!"

Vedera je zauvijek, nemam više šta da se prida. Očigledno, jedan dragon ne vjerujemo, niti možemo vjerovati. Požurujem da izvršim. Šta ako je ovaj večerom htio samo da dobije na vremenu? U savjetljenoj sobi odlična sam mesta svakome naprijed.

→ Pistoj sam mi upro u ledja. Prutim ga u stopu. I opet nisam siguran, da je nasvin u mojoj vlasti. Iz slične pozicije, još po danu, 1jetce sam i sam pokušao bježatvo. Nisu isključena ni druga iznenadjenja. Pošto smo izali iz dvorišta, i naprevili nekoliko koraka, zaustavio sam ga rukom i povikao prigušenim glasom:

"A, nećeš ti mene prevariti! Ja te si ne poveo u grad! Znam ja dobro odakle sam došao, vodi ti mene u Ponir!"

Mlefirao sam. Ne znam kako se odvrgo ide u grad. Ali, bojim se da će je baš tako poveo. Ako je mi simpatičar, pa čekam da sam agent koji ga provočira, morao bi tako postupiti.\* Da počne tako bi takvo, koji bi htjeli u Šuru, poveo u grad, u kakve utaljane. Ako pak odluči ustaljene, i vjeruje da sam počeo u Šuru, onda bi opet, često sada iz drugih razloga, morao pokušati da ne povede u grad - ili čak novode na onu zajednu, utoliko za nju zna.

Bio sam u pravi. Mlef je upadio. On učenja pravac znatno udosno. I nije valjda toliko tvrdoglav, da će sada pokušati da ne

navede na Schitluk? Neće, poslije moje maloprijašnje oponeni mičli da ovaj teren ipak toliko poznajem. Eto više odničeno, sve je govorljiviji, slobodniji. Nije li to neko novo lukačevstvo, hoće da mi otupi opreznost, ili bi moglo biti da je naš simpatizer? Ako je u kući mislio da sam ustaški agent, da su ostali negdje okolo, prikriveni, do kada se morao uvjeriti da nema nikoga uza mene i da ga ne provociram. Nijedan agor se ne bi usudio, pogotovo po nobi, da ide sam toliko daleko izvan grada. Za ovu provokaciju to čak nije ni potrebno.

susjednom

Kada me je u životu zaseoku uveo u jednu kuću, cijela stvar se konačno razjasnila. Ali, ako se on imao benu čuditi prije toga, sada je na mene došao red. Kakva služajnost i srča - nasumice, stranputicom, gubeci stalno prvebitni pravac, počuvši dobro od Osmanove kuće, uz Podgaj, ali poslije okrenuvši u savim suprotnim smjeru od Penira, išao sam baš tako gdje treba! Iz plasta sijena izvukao sam, i to od prvo, skrivenu iglu - Mirko Kallen je naša prva veza na Starčevici! Sada što u kući Riste Bajita, na Trebišnjiku (kad Smokog recadnika). Ristin sin Milan je naša druga - zapravo, kako on poslije saznao, rezervna - veza na putu preko orlovačke kose za Penir. Tek kada smo se u toj kući, tako daleko od grada, našli odi u odi sva trojica, zapravo njih dvojica preuveni samon, tek tada je Kallen konačno povjerovao u moju priču.

Dole, na Starčevici, bio je uvjeren da sam ustaški agent.  
Katica  
Tako je mislila i ~~Vukovića Djurović~~, ~~Šešelj~~ koju sam tada toliko prepladio.

Sa onim: "Vratio si se, iz grada, Mirkol!", upozoravala ga je Štaćo mi odgovoriti ako ga upitan odakle dolazi. Da je u nekom drugom slučaju tako neko nabasao na njega, i tražio da mu pokaze put, možda bi mu i povjerovao. Mogao bi te biti neko ko je zaista pošao u Šuru, samo na svoju ruku, van organizacije. Ali, ja sam mu pokazao propusnicu, a onaj koji ima propusnicu ima i vodiča. Do njega se dolazi, iz grada, samo sa vodicom, nijako drugačije. Čim ga je ugledao sanog, odmah je ponislio da sam agent, a kada sam mu pokazao i propusnicu, bio je u to još više uvjeren. Ponislio je - čega se bao naša voza ispred samog grada nemao i tako stalno pribavljati - da su ustaše najzad dokuhile čime se ~~ne~~ bavi, ali prije sanoga hapšenja bude da ga provociraju. Za propusnicu je držao da je ili falsifikovana, ili nadjena kod nekoga našeg koji je dolje uhapsen.

Kada sam se kod Osmanove kuće odlučivao, da se sam uputim u Šuru, nisam znao da dođemo postoji kak nokoliko veza. Mislio sam da sam vodići iz grada vede sve do samog odreda. Ali, i da sam to znao, ne bih mogao ni pomisliti da bih neku od njih mogao sanjati, niti sludajno, niti na neki drugi način. Tražio sam samo nekoga da mi pokaffe put do Ponira, koji inače nije nikakva tajna, a našao sam pravu vezu, nešto samo nekolicini naših znano, što predstavlja i te laku tajnu. Tako smo male popričali, sjedeti na tronožcima oko vatre na ognjištu, u prednjem dijelu kuće, a onda je Kelen ustao. I njemu i nama bilo je vrijeme. Upoznali smo se na malo neobičan način, a nastali smo osobiti prijatelji. Toliko mi je valjao noćas, a i on je imao razlog da se na kraju veseli.

Produšavan sa Milanom Bajićem, sada već oslobođen svih  
briga. U slijedećem zaseoku - u Lipovim Dolinama (Gornji Gaj, Kaj-  
bakovac) - zaustavljamo se pred jednim kućerkom. Milan Bajić kupa  
na prozor. Unutra se pali svjetlo. Na grubom drvenom krevetu ugla-  
denih Sovjeka i Ženu. Oslanjajući se na jedan lakan i šećajući se  
drugom rukom iza uha, dok npr. je Žena čutka poamatsala, čovjek jo  
sanjivo mrmlijao: "Kud baš sada da naidjete. Žene što sam se odozgo  
vratio i legao!"

To je Vele Miletić, iz Erdap poviće Novoselije. Takodje  
je naša veza - i to, kako će poslije saznati, jedna od glavnih -  
prena Poniru. Ovo mu je na Kajbakovou ljetnja kuća, pa je sada do-  
bro došla za odvijavanje voze između naših u gradu i odreda na de-  
snoj strani Vrbaca. Unutra i ne ulazim, čekam napolju da se spre-  
mi. Da je neču neprijatna, hladna, vlažna, ne bih mogao osjetiti  
toliko po sebi, koliko po tome kako je Milan Bajić okrenuo nazad,  
svome toploj krovu i suvoti. Za mene je ovo noćašnje putovanje ne-  
što presudno u životu, spram toga sve drugo blijedi, za Mirku, Mi-  
lana, Velu, to je svakodnevna dužnost koja često može biti i ne-  
**(6) prijetnja tegobna.**<sup>6</sup>

Vele mi stalno izniče. Noja kondicija nije baš mnogo ve-  
ća od one potrebne za banjalučko korzo. Na meni je sve mokro, i u-  
toliko teže. Kao da sam sve, poslije pranja, još neiscjedjeno, ovaj  
čas obukao. Nije to od kiše, ona je prestala a kaput je sve izdr-  
žao, voć od znoja. Nije ni čudno. Idem bez odmora, stalno uzbrdo, a  
na meni je kožni kaput sa jagnjećim krznom, dva džepa u dupli

voš. Dile bi te previše i za najveću sinu. Gledam kako Vele sa lakoćom korada, mislim kako bi mogao idti i malo sporijim hodom. Tako nešto nije mi padalo na pamet dok sam išao sa Mirkom Kalemom, nješta sam još požurivao, pa ni sa Milanom Bajčem – ili nije ovako žurio, ili sam bio odmorniji. Ali, sada, pošte sam se oslobođio neizvješnosti da li su moći partizane, i kada sam prešao već dobar dio puta, sve više me sakupljaju moje, kao clove otežale noge, otpala ranjena, duža u nosu.

Vec smo u Poniru, idemo preko njegovog dijela koji se zove Vrtade. Najzad, na mjestu zvanom Ogradice – kako mi objašnjava Vele – zaustavlja nas stražar našeg partizanskog voda na Poniru:

"Stoji! Ko ide?"

Ža stražara i Veli bio je to bog sna koji put već došiven, najobičniji, najsvakodnevni vojnički postupak i priser. Za mene – ne samo pređnom u novu životu – nešto neizjavno više. Kao da se sve one što sam dosada mogao saračiti – i što je zbog toga u ponećem ličilo i na san – najednom, kroz te tri riječi, oglasilo kao najodistinskija zbilja. A utoliko snažnije i upućljivije što se stražar u tom trenutku, utorue negdje u pomrčini i magli, nije mogao vidjeti, pa je podnu tišinu kao puščani prasak rascejpio samo njegov gronki glas.

Zastali smo, a Vele je – u potvrdu svega toga – odgovorio: "Partizani!"

"Jedan naprijed, ostali stoji!" – jednako oštro, kao i malo prije, ponovo je zapovjedio stražar.

Nisam služio vojsku, prvi put sam doživljaveo da budem ovako negdje zaustavljen, pa je i to daprinjelo snazi onoga utiska. Na Vulin poziv učinio sam još nekoliko koraka - i predt om  
je ~~bio~~ <sup>Koga vidim u svom</sup> prvi "pravi" partizan u životu. Skojed, brkot, u dugnđkom Sinđelu i sa velikom šubarem na glavi, onizak i zdepast, ličio je na nekoga stariju-junaka iz neko narodno pjesme ili priče.

"Ovo je Stevo Čurlija (1885), naš stari ratnik i partizan!" - predstavljao mi je Velo Strašlara, tapšući ga prijateljski po ledjima. I dok se ovaj dobroćudno osmijehivao, Vele mu je objasnio: "Dvo, doveo sam vam još jednog druga, iz grada, školarca!"

Rešto dalje, iz mrača i magle izronila je jedna osanja srpska kuća. U njoj su smješteni borci našeg roda za vezu. Tu je i njihov konandir Slevko Odilč (1916), Bišćanin i Banjolučanin, koji je na toj dužnosti ranjenio Bracu Potkonjaka poslije njegove pogibije. Ranjeno nismo imali prilike da se upoznamo. Otišao je u Zagreb da studira tehniku prije neg dolaska u Banjaluku, potom je živio u Bibatu, a evamo se vratio ljetos i odrnu, krajem juna, sa jed nekolicinom prvih izrađao u Šurui.

Ioprdoao sam kako sam noćas izrađao iz grada i kako sam se, potom, slučajno i srećno, nađao sa Mirkom Kalemom. Ispalo je dobro i to što nisam poznavao Starčevicu i to što sam izgubio prvebitni pravac. U protivnom ne bih nikada stigao do kuće <sup>Katice</sup> Bjurović, niti se srećao sa Mirkom Kalemom, koji je u isto vrijeme, sa druge strane, hitno istoj kući. <sup>7</sup> Da nije bilo tog susreta, ko зна kako bi sve teklo dalje i kakav bi bio

konačan rasplet mog nodašnjeg puta. Pošto se raspitao za novosti iz grada, Slovko mi je objasnio da se ovdje neću dugo zadržati. Sa njegovim prvim kurircem nastavici dalje, sa Čenomnicu. Tamo, u Štabu bataljona, dobitu svoj prvi partizanski raspored.

Nemam riječi kojim bih mogao opisati, isče vjerno, kako sam doživio taj svoj prvi susret sa prvim partizanskim borcem i pre prve časove u ponirkom partizanskom logoru, u kući Simeuna Partizana. Bilo su to trenuci kada sam našu partizansku slobodu tako reti i fizički osjetio, kada sam je prvi puta kušao, kada je bila naj-mladja.

Još dok sam je stari Čurlija, kao ovoje, naprijed propustao, osjetio sam, kako će te može samo jedanput u životu osjetiti, neposredno i uvjerljivo kao da se dalo rukama opipati, da je sve mukre i ružne konačno issa mene, da sam najprije stupio u onaj svoj, toliko sanjanji, glijakvin iekustvom još neporušen, savsim čist, novi svijet. Sa dubo mi se svalio sav onaj teret, koji ne je pritisnula dole u gradu. Osjetio sam u sebi neku neobičnu lakoću i želju da grlim i ljubim sve oko sebe. Ne samo drugove koji su izabili prije mene, i seljake koji su ih pribavili, nego i samu zemlju na koju sam stupio, i koja je, kao neko ogromno, dobrobitno ~~šta~~ biće, takodje na našoj, partizanskoj strani. Svo je to izgledalo istoliko neobičnije, i lijepše, stoga što mi se još ugodno, dok sam bio u ustankom zatvor, činili potpuno nedostižno.

Dok sam tako putovao do prvih partizana iznad Banjaluke – bila je to noć izmeđju subote i nedjelje, 22. i 23. novembra –

Kod mojih drugova, u gradu, nastala je mala uzbuna. Saznavši da je izlazak za tu noć odložen, Fahrudin Mehidić se zabrinuo šta je sa mnom bilo, te da li sam nekako uspio da se vratim kući. Kada me nije ni nađao kod ujaka, otišao je kod moje majke. Tako je ona ipak prije vremena saznala da sam ponovo počao u partizane, ali i da još niko ne zna šta je bilo sa mnom poslije neuspjelog susreta sa vodičem. Utradan, ne znajući da je Fahrudin već bio kod nje, ujak joj je saopštio da sam prethodne noći počao u partizane. Tek poslije nekoliko dana, u ponovnom susretu sa Fahrudinom – ugledavši je, nedaleko od Berhadije, dao joj je znak da ga slijedi u jednu kapiju – saznao je da sam tamo i srećno stigao.

### P r i m i e d b e

1 Po sjećanju Alberta Trinkija vozu sa dvojicom domobranskih oficira, predratnih članova zagrebačkog BOTIĆ-a sa kojim je sarađivao KAB, uspostavio je Danko Mitrev i poslije njemu prodao. Kada nije više mogao opstati u gradu, Trinkl je od Miće Stupara tražio vodiča za odred, ali mu je Stari posuđio da može izići tek kada se bi nadje zanjanu. Trinkl je za to ranije pripremio Slavka Komariću, ali je to poslije njegovog hapšenja otpale. Od tolikih, njegov izbor je najposlijе pao na Zoru Kovačević. Dugo se ionio, da li da je uvlači u jedan takav zadatak. Trebalo je tim oficirima svake nedjele ići dva ili tri puta na sastanak, i to negdje kod njihovog logora ili Pilane, primati municiju, bombe i drugi materijal, pa te nositi kroz grad do baza iz kojih je sve na kraju islo za odred. Iz vlastitog iskustva znao je koliko je to brene i za nekog muškarca, a kanclji jednu sedamnaestogodišnju djevojku, skoro još dijete, pa je sa nizvjesnom zebnjom očekivao njen odgovor. Ali, Zora je to bez ikakvog ustezanja od prve prihvatile.

2 Djoko Glumac je septembra 1941. g. - zajedno sa Banjaluka-ninom Slavkom Višnjićem, takodje gimnazijalcem - stupio u partizanski odred "Veljko Dugošević". Da bi donekle zaklonili porodice od mogućih represalija neprijatelja u odredu su uzeli partizansku imena: Djoko - Mjesec, a Slavko - Sunce. Djoko je zarobljen decembra iste godine, a strijeljan 23. juna 1943. g. u Čađincima (Požarevac), dok je Slavko poginuo 19. decembra 1942. g. u selu Srednjo.

Danilo Glumac je 1941. g. izbačao iz Banjaluke u Kozaru, u Drugi krajiški odred, a 1943. g. se razbolio od tifusa i umro.

Dragica Glumac je uhapšena u Banjaluci 1942. g. i dočnije na svirep način ubijena u gradiškom logoru.

Cedu Glunca će 1942. g. zaklati četnici u Javoranima.

3 Vrativši se u tek oslobođenom Banjaluku nisam se raspitivao ni za dokućnika, ni za policajca, kojima tada nisam ni inama znao. Bio sam uvjeren da su se i dočnije isticali, te da su za svoje već ~~čine~~ platili. Bisan bio malo iznenadjen kada mi je Vejo Radišić nedavno ispričao kako se poslije rata susreo sa "našim" policajcima u Banjaluci. Taj mu je odmah pričao, poznavali su se još od prije rata, i počeo se judati kao najveća žrtva ustaške vlasti. Računajući da svi u gradu znaju da je bio policajac, te da će nadležni njegov slučaj već ispitati, Radišić tada nije protiv njega ništa preduzeo. Ujedno mi je objasnio zbog čega onda, na Starčevici, nije pokušao pobjediti. Učinile mu se, pošto ga je Sačić propoznao, da ne može kuda, te da bi ovoj položaj nekim <sup>takvim</sup> pokušajem mogao samo još više pogoršati.

Iskoristio sam prvu priliku – marta ove (1978) godine – da potražim Sačića. Uz razumljivu redoznalošt, da vidim kako taj ~~policajac~~ danas izgleda, želio sam da rasvjetlim i jedan mounat veran za naše hapšenje. Nakon nekog vremena, obavješteni i vodjeni od Nešanovića, na mjesto našeg izlaska iz grada pristigli su Sačić sa još dvojicom policajaca (Sačić će ih pomenuti kao "Zagrobiće"). Računajući da smo dotada mogli prevaliti već dobar dio puta do Ponira, a da ih je preballo da bi mogli zagaziti iole dublje uz Starčevicu, nisu ni poslušali da idu za nama. Ali, očekujući da bi istis puten

nogao još neko naši, postavili su tu zajedu u koju su potom upali Kresić i Galijašević. Kada su ove potjerala ona dvojica policajaca, na svom "rođenu" ispod Starčevice ostao je samo Sačić. Sada sam želio dokučiti od njega kako mu je moglo pasti na pamet da, poslije svega, ipak krene i malo uz Starčevicu.

Inače, Sačićev plan se mogao vidjeti iz njegovog dočnijeg po-  
našanja. Pošto su nešto prije svi zajedno zaključili, da su im za  
sprovodjenje dvojice svesanih kroz sami grad potrebne dvojica poli-  
cajaca, njemu je bilo jasno da za potjeru za Šestoricom toliko od-  
maknih, možda i naoružanih, pa još kroz Kuru, ne može biti nikako  
dovoljan samo jedan. Ono čemu se u svojoj prevelikoj revnosti mogao  
još nadati, bilo je jedino to da bi Nešanović mogao niskim čudom,  
dovikivanjem, zaustaviti Plivea i potom ga lukavstvom, kao da ga  
nešto "traži njegova mati", nameniti u njegove ruke. Uz to se, sa  
svrku eventualnost, dobro obezbjedio, idući na vrlo velikom rasto-  
janju iza svog ništa manjo revnog "izvidnika" Nešanovića. Brzo  
su palazali i dokle im je "petlja" dozvoljavala da izadju. Kapa ni  
kilometar od podnožja Starčevice do mesta sa koga se Nešanović po-  
čeo vratiti, da bismo mu tada, Golalić i ja, onako bezazlene prisli  
u namjeri da sprovezbimo zbog čega jo dozivao Plivea.

Objasnio sam Sačiću šta želim od njega čuti. Da bih ga unapri-  
jed odvratio od leganja, predstavio sam mu ga – u društву sa Asimom  
Dedićem Stručnjaka koga je on poznavao – kao novinar koji je o svemu  
ugravo razgovarao sa Galijaševićem, Radišićem i Hadžistovićem, tako  
da znae koliko i on zna kako su oni uličeni i kakva je u tome bila

njegova uloga. Ali, u vremenu sa kojim sam raspolagao, od njegove govorljivosti nisam mogao ništa saznati. Uvjeren da Hadžistović iz ratnog nije živ izbačeo, te da sam logao poninjući da sam i sa "njim" razgovarao, pokušao je čak da mi se predstavi kao neki naš nedovoljno priznati saradnik. Njegova prida bi bolje pristajala uz prilog "Neuspjeli pokušaj izlaska u partizane", u prvoj knjizi ove edicije, ali tada za Baćića nisam još znao. Tola bi i uz sjećanje očevideca Solihagića, u ovoj knjizi, ali tamo nije bilo dovoljno prostora.

"Koliko se htće da znače - tako je pođeo Baćić - ja sam bio rejonalski, na rejonu, Buldica kući idući. Našla su dva agenta, ulicicom Nurije Pozderca, i rekla: ti moraš ići s nama! - Zašto? Kuda? - Kaže: idemo u potjeru! - Kakvu? Ja sam inače bio čvrst u tome, da idem u neku potjeru bez naloge. Jer, ja sam rejonalski. Jù. A i kada nisam rejonalski, ja nisam bez naloge htjeo. Ja sam tražio uvjek napomeno. Jer da ne idem svojom voljom, nego idem sa naredjenjem. Dođim, išli smo gore. Kaže: gdje ovde bude turbe. Rekoh: gore je to, uvrh potoka. Kaže: ideš goro s nama. I išao sam ja, do turbeta. Kaže: kuda se ide za Starčevicu? - Sada, ima za Starčevicu puta dva - pored osmog turbeta, gore idući Vukomanima, a imaš onaj što ide prema Leljovcima. - Kojim hodoč putem, ne znam ja. Ja znam samo ovaj prema Vukomanima. Nikada nisam još išao gore s lijevu stranu, nego samo s desne strane, uz onaj briješ, iza turbeta. - U redu, kaže, inđje predia matka. - Rekoh: ne mogu ja žuriti, ja se zadižem."

"I tako smo išli, išli. Budha se, znaš, deziva. Kaže: požurimo. Oni su požurili. Kaže: ima li put gore? Staza ti je pješačka

to, samo s kamena na kamen. Dočim, oni su se dobro odaljili od mene. Ja sam išao na njima prilično brzo, ali kada sam već stao, stao.  
\* Ja više, rekoh, ne mogu. Nisam došao ni do Črnogbraca. E, niže njihove kute sam sjeo, na pećinu, ovako poširoku, bila je malo ravnija, da se odnerim. Sad, ne znam ja za koga idem, ni zašto. Ali, kada sam čuo da kaže: bježe u šumu omladinci, aja, ne omladinci nego partizani. Kakvi su partizani sad, u ovo doba? Dan. Ja znaden da oni prelaze u noći, kada idu rudari. Nagarače se, metnu komad drvetra na rane, pa preko mosta. Bio je Švabo pored tebe, kada si na mostu - Švabo i jedan policajac. Švabo ide jednim šetalištem, a ja sum na drugom, tako da obadvia šetališta zauzmeno. Koji ide iz grada, ide a desnu, gornju stranu šetališta, a koji ide na ovu stranu, ide donjom stranom. Takav je bio raspored odredjen. I ja čujem kako su partizani. Znam da niko u danu nije prošao. Sad, mnogi koje sam ja poznavao, da su radnici, pelagićevci, borđevci, te sum ja znae. Kabovac sam pojedine znao. Eh, rekoh, ne mogu znati ko je. Znatiče Ijan sum, da je moni znati ko je taj, za koga je potjera.\*

"I ja omako sjedim, smišljam se, kad ono, u jednom granat ŠŠŠ - mada nešte. Rekoh - zec! Onda još malo više, kad ja opazim - znaš, on je bio gologlav - vidi se kosa, a ne vidim donjeg dijela, ko je. A on, ovako se diže, kad ja vidiš - Vejo (Radišić). Bi! Kud ćeš tih ovako stišće zube, u križi je najtežoj. Vidiš je on, propustio njih gore. One agente i dva policajca, Zagrebčanina. Znaš, i taj Nešanović, oni su prošli gore. Sad, neprijatno mi je. Znaden, kako je god mone povelo sa rejona, da će još grupa naći u potjeru. Dozvao

san ga sebi. - Poslli mi, kaže, onako, nalo brati, ne znam šta. - Rekoh (tiko, kao u povjerenju): ja sam čuo da idete u Partizane. Koliko vas je bilo? Aja, ne govori taj ništa. Sad, šta ču ja s tobom? Ako se vrata oni odozgo, rekoh, ubiće to. Ako te pustim dole da ideš, opet ćeš nagaziti na nekoga. Ne vjerujem da nema još pojedanja, odozdo. Kuda ču, šta ču sada sa tobom? Žao mi ga, znam ga. Znam šta rade, kako se prebija i tuče. Rekoh, Vojo, zadrži se sa mnom, pa kako god bude, da bude. A ja ču odgovoriti na tebe. - Pa ja bih bježao... - Ako ti znaš da možeš pobjeti... Ne možeš ovamo, strnina je velika. Ovamo opet, do potoka, još gore. Samo klisurina, kamen. Šta znaš odakle te može sjeknuti!"

"A ja ne mogu nazad, ne smijem se povući. Jer, bio bih gorio od enih što bježe. Rekli bi: ispratio ih i sada se vraća, da ih ne tjeru. Nego eto, formalno, držim se člog službenog sahtjeva. U međuvremenu ti su odozgo dočli. Ko je bio tačno, ne znam od njih ni jednog. Ne znam, ne mogu se sjetiti. - Aha, ovo su ti partizani! - Rekoh: nije! Jesti! Nije! Jesti! Nije! Pa zar ovo, rekoh, može biti partizan? - On je bio sitan, malešan, arčav. Nije on kao sada - vidio sam ga njega kao potpukovnika! - Šta ćeš ti od ovoga? Dje je ovo partizan? Dje će se on boriti? Zašto? A onaj jedan kaže: ja ču njemu dati! - Dok sam ga ovdje, nećeš! Nećeš ga tudi! Ako ga treba evesti, pa čemo dole. A ja ču kazati kako sam ga ja naišao, i dje sam ga ja naišao, i odakle ide sa mnom. Prenda je tu bio dočekan, ja sam rečao da je naišao pored mene. U redu, ja sam se borio sa time, dok nismo dočli do stanice, kod Vrbasa. Nema je više, ondje je sada

I kako sam ja postupio prema tome, jednome (misli na Radišića, samo da mi se u sljedećoj rečenici omaći nešto što se može odnositi samo na mene)? Kakav sam bio u tom odnosu, drukčenom njegovog bjegeštva i dobijanjem njega u ruke, kao policajac? Ja sam bio policajac, ne mogu da kažem da nisam. Ali, da sam ja počinio prema njemu kakvu grubost... da sam ja tu bio neki kontraš, što oni bježe, i na njih uticao kao grub, to bi Vojo (Radišić) trebao da rekne... Ja ne mislim teliko na prešlost, već sam izgubio volju da mislim na to. Ostao sam, makar bio i najveći složinac, iscrpio sam onu kaznu - ali, desada kažnjen nisam. Nogu me, samo onako, iz Šege, svati policija. Znaju svi ime, ali neće niko da ga kaže, nego uvjek policijal!"

"A mogao si pored Mahmuta Sađida proći i pronađeti. Znali su i kuriri prolaziti, kraj onoga groblja, više dona onoga, preko Plive - to se on prebacio u novo mjesto svog službovanja - a ja sam s ovu stranu Vrbasa. Znali su kuriri dolaziti, Banjalučani neki: Mahmutec, Sadićum... A ja sam jedini bio u Jajcu, poslije deset sati, na mostu, Stražardic. A koliko je kurira prošlo pored mene. Samo sam ga u sjenici držao - gdje će, da mi neće ko pritrkati, posumnjati. I izveo ga iznad Plive, prema Jezoru, koliko ima straži. Bile su četiri - bili cružnici, bili donobrani, bili Mijenci, bili ustalci. Četiri straže, četiri žice. Ja sam njega proveo, dole do (nejanice), i hajde, do vidjenja!"

"Bro Mujica Kušnića. Rekao sam da mi je to materin brat, rođeni, zna i Asim. Ja sam Mujicu ovdje držao kao donobrana. Radio je aktivno, punom parom, kao partizan. Ja sam Mujicu, Muniba Drobica

čevapdžinica. Oni su njih opremili. Ne su razdužili i kazali: ti onda možeš na rejon."

Potojčan ga kaže je uz pomoć Nešunovića najprije uhvatio Hadžistovića, te da nijedan drugi agent ili policajac, osim njih dvojice, nije isušao na Starčevicu. Zatim, kako je Hadžistević počeo bježati, te što je bilo polije, kada mu je ponovo dopao Saka. Tek onda, vraćajući se put grada, uhvatio je i Radišića, kada je ovaj neosmetreno izbačen iz grmlja na stazu ispred njega. Svejedno, on se i dalje pravi kao da sa "tim" Hadžistevićem nije nikada imao nikakva posla. I kao da bi se to moglo ticitati samo onih koji su otišli "ispred" njega, a koje je izmislio da bi mogao na njih svaliti i te da su ga oni pozvali na Starčevicu. Na sve to – priupitavši pri pozenu mega imenat "koga? koga?" – on odgovara: "Ne znam ja koliko ih je bilo odozgo, s njima, jedan ili dva" – a onda, još jedanput: "Radišić je sam meni prisao, a oni su dotjerani, uhvaćeni" – kao da su on "oni", a ne on, uhvatili. Uz to, kao da mu još nešto nije bilo jasno, pita: "Na koga se odnosilo da je pušku u Hadžistovića uperenu imao?" – Pošto sam ga još jedareo na sve potajstvo, i ponovio pitanje kako se desilo da nije pucao u svog bjegunci – da li nešta nije imao vremena ~~za~~ – odgovara: "Nismo mi na rejonu nosili pušku po danu!"

Uvredjen što "ispada" da mu ne vjerujem, kaže: "Biografija će estati, i istorija će ostati boraca, a i onih koji su bili kontraši, bide i na njima bio taj i taj policajac. A sa koju sam ja stranu bio – ili na hrvatsku, ili na njemačku, ili na partizansku?

– ko je bio treti ne znaci – ovdeka... Znade Asim gdje je ta kuća, više sarača u ovlijici, preko puta hana... Kada sam se vratio iz Vinčevaca, ja sam tu došao. Sa troje djece, dva brata i dvije sestre, otac i mati i Žena mi. Ja sam bio sam na dužnosti, da zaradim koju paru, za platu, a nisam idejom bio naklonjen onome radniku, samo sam toliko što sam horac, da dobijem paru. Ja sam Mujicu tu nadeo, gdje leži na materijalu koji treba da ide u Kozaru. Moj otac Ahmet Sadić bio je utevrađen sve te robe, koja je dolazila u Šabacu. Ja policajac, a partizanski magacin u nene, u kući. Eto koliko je Mujica Kulmić bio siguran. Iza mojih ledja borbu vodio, izlagao o nene i familiju...“

“Ali, danas, kada neni treba da se priznaje – uz logorak, i saradnja Šume – idealista sam ja. Nisam ja komunista po papiru, po naslovu na papiru, što ima komunista. Ja sam u duši komunista, i idealista najveće borbe. Jor danas sam iscrpljen, do minimuma, da ne mogu da dišem. Gestaje mi dah, ne mogu mi noge... Ja sam ovdje posljednja žrtva Banjaluke... Ja sam bacat sa kastelskog brda, dje onaj tenk stoji. Ondje sam bacat, odongo, udarema. Ja sam se sa dvadeset uticala tukao, u po kasarnu, zadnji dan. Kao je Mujica namno nepokretna, pa eto šta mi zahvaljuje. Ja njemu kažem: Mujice, daj ba reci: Muhamet Sadić, radnik je bivši. Eto, nije u organizaciji bio. Ni KP, ni, šta ja znam, mladino. Ali, eto, bio je u blizini. Rodjeni Banjalukačanin, poznavao je knjovce, znao je partiju, znao je mnoge ljudi, znao je naš rad – znao je ko radi s njima. Bio je jedno vrijeme, periodično, u policijskim. Koliko se može, ovdje,

u Banjaluci, dokazati, ne može niko kazati da je nekoga odao, da radi odaje, ili da je nekoga zatvorio. On lično, namjerom svojom, da je išao za njim, da ga tačno uhvati. Iako se znade (povišenim glasom i kuckajući, uz svaku riječ, rukom po stolu): u mišju janu nije se mogao sakriti od mene, od Hahnuta, oštije, u Banjaluci! Nikoji ni kabovac, ni komunista, ni borčevac, ni pelegićevac! Niko! Ja sam pelegićevac! 1931. član! Ovdje sam bio, u ovom domu, u horu pjeval! Ja nisam bio taj koji je bio Željan hrvatske i njemačke vlasti, niti njihovih ideja, krveprolića. Ja sam zaštitavao, izlagao sebe i svoju familiju. A danas se to neni ne priznaje. Zato sam demoralisan."

Pokušavaam, ne po prvi put, da ga prekinem. Žurim na drugi razgovor, sa Salihagićem. Ali on se ne da zaustaviti. Opet se prebacio u Jajce, opisuje svoj "susret" sa nadim najvišim rukovediocima: "To je bilo pod vodopadom Plive, kada su istom došli sâ Sutjeske. Maršal je nosio, evake, ruku. Ranjen. Možda je bilo par dana kako su došli. Otsjeli su ondje,iza Fabrike. Karabituše. Ima jedan park, i u parku je bila jedna vila. Stara. Oni su tamo otsjeli... (ovdje glas na traci nejasan, razabiru se samo pojedine riječi, kao: katakombe, obavještajci, cazoni). Nije se znalo da je Maršal, nego da ima neko, tano, u fabriki. Fabrički prolaznici, vjerovatno, opazili da ima neko."... U jednom trenutku, kao da se "uplašio" da mu neću "paž sve" povjerovati, prečinu započetu priču: "Ono, jeste, Kidrič je unro. Unro je i Molla Pijade. A Ranković, opet, znaš... Ali, Šiv je Kardelji!" - skoro kliče, "načavši" najzad ko bi sve mogao "posvjedočiti, kako se ne bi moralio "ići" baš i do najvišeg mjesta.

"Oni su došli od onoga..." Opet pokušavam da ga prekinem. Isključim magnetofon, čuvam traku za onaj drugi razgovor - a onda se pokajem: šta taj sve ne izmišljaj! Izmakli su mi prvi trenuci "tog" susreta, a onda opet „ačig: "Oni se nasmijaju svi, Kažu: kakav hrvatski policejac? Pa hrvatski bio policejac, ovdje! Kažu: kako nisi u zatvoru? Rekoh: nije čudo ni da su me ubili, ispekli - da sam krivac! A kamoli da sam u zatvoru. Ima ih (policejaca) još dvanaest, ali oni su u zatvoru. Ja sam slobodan. Bud tako! - veli Maršal. Baš tako! - kažem ja. Ja ne znam ko je. Nisam ga poznavao. Ni poimenice, ni da je on te lično. Tada sam ga prvi put vidiо. A on, ovako (pokazuje kako ga "tvrđe" po ledjima): dok je, kaže, ovakve pozadine, mi ćemo prije završiti borbu! - Ali, treba to priznati. Ja sam ovdje (opet kuka po stolu) Maršala oba puta dočekao. Na stanici, kada je prvi puta dolazio. A dočekao sam ga i u Celuloci, kao radnik. Mene je Fabrika celuloze uputila: hajde druže Sačiću, uz Maršala, čim unidje na kapiju. Hajde, obidji krug s njime, kuda bude on išao. Mi znamo ko si!"

Opet, ko zna koji put, pokušavam da ga prekinem, ali on se nedas: "A sada, kada Nahmutu treba... Prodajem, bogati, ovu lutriju (na uglu ulica Vese Mačiče i Borisa Kidriča). Najmanje plaćen - 75! Izložen svim nepogodama vremenskim - i suncu, i kiši, i vjetru, i studeni. Hode od nos 48% poreza, te doprinos, te socijalno, te ne znam šta. Ja imamo omu ugroženu penoticu, tu penziju, 142 hiljade (i društveni stan u novogradnji koji ne pominje). Sa zaštitnim dodatkom 188 hiljada... Mislim da to ustav nije dozvolio... Prešao

sem godine, četvrtog i petu, iscrpljen do minimum..."

- Da ja tebi nešto kažem - despjevan najzad, i ne ponišljajući više da bih mogao od njega saznati ono što me interesuje. - Nicam htio da ti odmah kažem, da se ti ne bi uplašio...

- "Neman se ja šta plašiti..."

- Ja sam Vojin Hadžistević...

- "Ko?..."

- Vojin Hadžistević. Onaj koga si prvo uhvatio...

- "Kako?..."

- Ja sam onaj prvi, koji je isao sa Rizom Golalićem. Onaj koga si ti, sa Meljanovićem, uhvatio na Starčevici prije Voje Radišića...

- "Ha, gledam ja... Neni si ti, u licu, nekako poznat..."

- Ali, da sam ti odmah rekao, ti bi se možda uplašio...

- "Ne! Ne!... Ja vama kažem... Ovo..."

- Dobro, hajde ti meni sada kaži, sjeđaš li se sada male bolje nene? Ja se tebe dobro sjećam, tvojih očiju...

- "I vi ste lično Vojko?"

- Jast. Ja sam. I ti si neni držao pušku, uperenu u ledja. I sve ostalo, ne moramo ponavljati... Ti znaš sve koliko i ja...

- "Ne mogu... Ne mogu vjerovati... nikako... Ja mogu, samo, ako si baš lično..." - usao je dok sam mu ono maločas govorio.

- Jesam, jesam...

- "Jo li ovako bilo. Sjedio sam na kamenu jednom, ovako okrenut, baš prema onome dole potoku. Bilo je još malo sunce, ravnice... knd iza jednog guma..."

7 To je bila kuća Stevana i Katicice Djurović. Kada su ustaše protjerele Stevana, u kući je sa dvoje male djece ostala Katica. Mirko Kalem je ranije stanovaо, zajedno sa Antom Jakićem, u lugarskoj kućici na Šehitlucima, a kada je ona izgorila preselio se u kuću Djurovića. Stevan je bio partizan, u Crnoj Gori, a poslije rata se vrati kući i dočnije umre. Katica i danas živi u Banjaluci, odmah ispod Starđevica (ulica Stevana Bulajića 3). Njen otac Pavle Denković je redom iz Galicije, odakle se za vrijeme Austrije došlio u Devetine (Prnjavor), gdje je i Katica rođena.

Započeo je opet, kao i na početku razgovora, od Voje Radića. Tu sam, pred njim, ali ne u svojoj priči opet prekida. Isključujem magnetofon. Žurim do Galiba Galihagića. Da Šujen Inko je on sve to vidio.

4 Orlovaču i Schitluku, gledano iz grada, dijeli dosta duboka uvala kojom protide potok Culinac. Tada nisam znao gdje se tačno na Schitlucima nalazi neprijateljska posada, niti sam imao takvu predstavu kako se ta brda, i uvala iznadju njih, pružaju u dubinu. U tom trenutku, u ponudi, nisam bio siguran ni da li ta uvala islaže na cestu i Vrbas ispod ili iznad Osmanove kuće. Tako sam se bojao ne samo toga, da bih od Osmanove kuće mogao udariti odmah na Schitluku, već i da bih u predio Schitluka mogao izbiti, gubeci prvočitnu orijentaciju, negdje iz njegove pozadine. Po seći, kakva je ta bila, ni to nije moglo biti casvin isključeno.

5 Pošto su me i po drugi put savladali, i vernili, Sababudin Mihnović je dobio od Mahmuta Sačića njegov pištolj. Sa njim je za nego upadno u obližnje kuće, nadajući se da bi u nekoj mogao naći ne šta nekoga iz naše grupe.

6 Vremenom će sva trojica sa svojih kurierskih zadataka preći u neku jedinicu našeg odreda. Često ćemo se srećati i ponekuda se nalaziti u istoj jedinici. Svi će preživjeti rat - Hrko i Velo kao partizani, dok će Milan poslije četničkog puha, i našeg odласka za Kozaru, ostati kod kuće.

7 Be je bila kuća Stjepana Đurovića. Hrko "olen" je punije stanovao, zajedno sa Antonom Jelčićem, u Iugarskoj kućici na Šubićevu